



Mia ne Moozie na wɔyɛɛ saa

Ayamye Ho Asem

Shweta Bala na ɔkyerɛwee

Sahana Bala na ɔyɛɛ mfonini



Kurow kɛsɛ bi mu no, na abeawa bi a wɔfrɛ no Mia te hɔ.
Ná Mia ani gye agoru, asaw, ne nnwom ho. Mpɔtam hɔfo nyinaa
ani gyee Mia ho esiane anigye a na ɔwɔ wɔ nkurɔfo ho nti. Ná
Mia de anigye kyia nkurɔfo na wɔn nso de serew kyia no san.



Da bi, na Mia rekyinkyin abɔnten so a okura plastic nsu kuruwa ne kotoku a chips wom. Bere a ɔyɛɛ no wiei no, ɔtow guu fam sen sɛ ɔɔɛtow guu baabi a wɔde nneɛma a wɔde di dwuma bio. Mia nnamfonom mu biako, Emily, huu ne nneyɛɛ, na ɛyɛɛ no nwonwa yiye sɛ ohuu ne nwura.

Ɔkɔɔ Mia nkyɛn kobisaa no sɛ, “Dɛn nti na wotow nwura no guu sare so?”

Mia buae sɛ, “Na nwura kotoku biara nni hɔ a ɛbɛn hɔ, enti metow guu hɔ.”

“Ense sɛ woda so ara ye saa, Mia. Ɛye bɔne ma nneɛma a atwa yen ho ahyia.” Emily kae.

“Ná ɛye nwura asinasin abien pɛ.” Mia kae sɛ.

“So wobeyɛ saa wɔ wo fie? Gyae nwura asinasin abien?”

Susuw ho hwɛ Mia, minim sɛ ɛrenkyɛ wubesi gyinae pa.”

Afei Emily fii ase nantew san kɔɔ ne fie na Mia fii ase susuw nea ɔreyɛ no ho.



Saa anadwo no, Mia soo dae a eye nwonwa sen biara a waso pen. Wo ne dae mu no, nantwi bi a wofre no Moozie baa Mia nkyen.

Moozie daa ne ho adi se, "Hello Mia! Me ne Moozie. Mma nnye saa suro! Ee se me ne wo kasa fa nea esii wo abanten so no ho."

Mia bisae se, "Den nti na nwura ketewaa bi ye ade a ehaw adwene saa?"

"Nea moyee no nye mma nneema a atwa yen ho ahyia no. Wo ne me ne yen mmra beko mmeae ahorow akohwe senea wote nka wo nwura ho."

Mia penee so na wofii ase nantew faa akwan bi so.



Bere a na wɔnantew kwae mu no, Mia huu ɔkraman bi a ɔkasa a ne ho ye awerɛhow sɛ ɔreguare wɔ ɔtare bi mu.

Mia bisaa no sɛ, "Dɛn ne asem Ms. Swan?"

Nwansena no buae sɛ, "Nwura pii wɔ ɔtare a mididi na miguare wom no mu. Ɔkɔm de yen mu pii esiane nwura nti. Me yam a anka nkurɔfo gyae nwura a wɔtow gu na wofii ase boaa nneema a atwa yen ho ahyia no.

Sɛ wɔde toto seesei ho a, anka abɔde pii bɛtra ase na wɔn ani agye."

Mia dii awerɛhow kese sɛ ohuu ɔkraman hiani no na ɔtee n'awerɛhow asem no.



Ankye na Moozie ne Mia nantew kɔɔ kwae no mu, baabi a na akwan no kɔ no wɔn, na ɔhunuu dua bi a eye mmerɛ paa a ne nkorabata teateaa sɛn so. Mia bisaa dua no sɛ, "Adɛn nti na wo werɛ ahow saa Owura Dua?"

Dua no buae sɛ, "Yɛn mu pii gyaee nnuaba esiane nwura a ɛmma yennya aduannuru nyinaa nti. Yɛn mu pii reye yare na yeaye mmerɛw. Erenkye na yeako daa sɛ nwura a wɔtow gu yi kɔ so a. Yeɛ pii ma nnipa. Yɛma wɔn ɔman mmɔnten so atrae a wobetumi ahu abɔde a eye nwonwa wɔ hɔ. Yɛma wɔn mframa ma wɔhome, nnua ma wɔn afie, ne baabi ma mmoa ne nnomaa, nanso wɔkɔ so pira yɛn."

Mia koma tɔɔ no bere a ohui sɛ dua ohiani no rehu amane kɛse no.



Bere a Mia ne Moozie maa dua no dwoe senea obetumi biara akyi no, wohuu anomaa bi a ɔwɔ adamfofa su, a ɔresu wɔ dua bi nkorabata so.

Mia teeem se, "Den na asem no ye anomaa? Aden nti na woressu?"

Anomaa no buae se, "Na merehwehwe aduane, na mehunu biribi wɔ fam. Misusuwii se eye aduan bi a metumi ama me nkokooa. Ebedaa adi se eye nwura na seesei me mma nkumaa no yare. Eyi nyinaa fi nnipa a wɔtow nwura gu. Den nti na ese se nnipa tow nwura gu fam sen se wɔde beto baabi a wɔsan de nneema gu mu?"



Mia ho dwiriw no araa ma ofii ase sui bere a ohui se nneema assee a na aka ho nyinaa. Ohui se se one afoforo ko so ye saa nneyee a eye hu yi a, nneema a atwa yen ho ahyia no besee. Ohui se creye eyi a wanhu mpo!

Mia teem kyerere Moozie se, "Afei dee mate nea maye no bone no ase. Esee se me ne Asase no di se me fie. Meda wo ase Moozie se wokyere me baabi a atwa me ho ahyia na woama mahye no nsow."

Moozie buae se, "Eye me anigye se mote nea merebo mmoden se meye no ase ka. Kae se wobeda ayamye adi bere nyinaa na woakora nneema a atwa yen ho ahyia so!"



Bere a alarm no бож no, Mia nyanee denneennen na n'ani gyei efise na onim senea обема Asase no аге beae pa. Mia fii nneema a atwa yen ho ahyia kuw bi ase na жkaa ne nimdee a ефа nneema a atwa yen ho ahyia a wобekora so ho. Bere a жmaa n'ani so hwee wim no, Mia huu Moozie se жreserew akyerε no.

Awiei no

Efa wɔn a wɔkɔ Mia ne Moozie ho:

Shweta Bala dii mfeɛ 10 wɔ afe 2020 mu bere a skyerɛw “Mia ne Moozie” na ɔye adesuakuw a ɛtɔ so 5 wɔ intanet sukuu bi mu - Laurel Springs Sukuu.

Sahana Bala, Shweta nuabea, yɛɛ asem no ho mfonini bere a na wadi mfe 15 na ɔye adesuakuw a ɛto so 9 sukuuni wɔ Lynbrook ntoaso sukuu a ɛwɔ San Jose, California no.

Wɔn ayamye adwuma ma Moozie ne Children’s Kindness Network ne:

Nsɛm a Wɔka:

- Mia ne Moozie na wɔyɛɛ saa
- Moozie Nkrabea a Efa Adɔe Ho
- Moozie Nsɛmfua a Ɛyɛ Pa
- Moozie ne Circus no

Anwɛnsɛm:

- Moozie Anwɛnsɛm

Ahodwiriwɛde ahorow:

- Moozie Nsɛmfua a Wɔhwɛhwɛ
- Yi nsɛmfua no fi mu

Posters (wɔyɛɛ no ntɛm wɔ Covid ɔyaredɔm no mu):

- Moozie Se Hye Mask
- Moozie Hohoro Nsa

Moozie ne Rainbow wɔ Nevergreen City

Colin Barca na ɔkyerɛwee



Hokwan ahorow nyinaa wɔ hɔ

Children's Kindness Network na etintimii

www.moozie.org na ɛwɔ hɔ

Moozie ne Rainbow wɔ Nevergreen City

Colin Barca na ɔkyerɛwee

Moozie Nantwi no yɛ ayamyeɛ sɛnea obetumi biara. Abɔde foforo biara nni hɔ a ɔwɔ ayamye sen no. Ɔne Rainbow nantwi ba no dii agoru brɛɔɔ anɔpa bi bere a nkrataa no bae no. Okuafo Ted kɔhwɛɛ mu.

“Moozie, biribi wɔ hɔ ma wo!” Okuafo Ted fii nkrataa adaka no mu frɛɛ. Bere a Moozie tee ne din no, otuu mmirika kɔɔ Okuafo Ted nkyɛn, na ɔhwɛɛ yiye sɛ ɔrentiatia biribiara so. Okuafo Ted de krataa a wɔde kyerɛw krataa maa no.

Krataa a ɛwɔ mu no kae sɛ, .

Moozie ɔɔfo, .

Me din de Talia, na mihia wo mmoa! Yesɛ sɛ bra 154 Attle Road wɔ Nevergreen City.

Nokorɛ ni,

Talia na ɔkyerɛwee

“Hmmm, ɔkyerɛwee ... Moozie kae sɛ, misusuw nea ɛyɛ bɔne ho. “Ɛbɛyɛ ayamye sɛ wobɛboa Talia.” Na saa Moozie, Rainbow, ne Okuafo Ted de wɔn lɔre kɔɔ Nevergreen City.

Ansa na nnipa baasa no rehu kurow no mpo no, na Moozie tumi te Nevergreen City hua a ɛyɛ hu no. Ná ɛyɛ hu! Na bere a Moozie renka no den no, wahu dedaw, er, te nea enti a Talia kyerɛwee no hua. Ankyɛ, wɔhyɛn kurow no mu.

Wɔ kurow no mu no, wohuu Attle Road. Okuafo Ted bɔɔ ofie 154 pon mu, na Talia buɛɛ ɔpon no. “Meda mo nyinaa ase sɛ moaba!” Talia de anidaso kaa saa.

“Ɛyɛ yɛn anigye sɛ yɛbɛboa, nanso dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ?” Rainbow bisae sɛ. Obiara susuw ho.

Afei Moozie de anigye hwɛɛ nwura kotoku bi mu. Ná hwee nni hɔ gye apɔw-mu-testɛɛ bi.

“ENO NE!” Moozie de anigye yɛɛ adwenem naayɛ. [Colin bɛpɛ sɛ ɔma kasasin yi yɛ anigye wɔ mfonini mu.]

"Wopɛ sɛ wokyerɛ sɛn?" Talia bisae.

“Yebetumi de nwura kotoku no akɔfa nwura no!” Moozie buae sɛ.

Rainbow kae sɛ: “Ebia ɛno bɛyɛ adwene bɔne.” “Yennim baabi a saa nneɛma no akɔ.”

“Hmmm... Ah! Ade no ara na mewɔ wɔ lɔre no mu!” Okuafo Ted kae, na ogyee nsateaa ne nneɛma a wɔde gye nneɛma fii lɔre no mu.

Bere a wowiee Attle Road no, kuw no bɔɔ ose! Afei wohuu kurow no mufo a aka no.

“Yerenwie da mprempren!” Talia sii apini. “Ɔkwan biara nni hɔ, ɔkwan biara nni hɔ!!”

Moozie kae se: "Ense se yepa abaw. "Ebia ese se yenza mmoa fi kurow no mu."

"Adwene kese, Moozie! Nanso ebeye den?" Talia bisae.

Moozie ma awerehyem se: "Mma enhaw wo, Talia, mewo nhyehyee bi."

Moozie nantew na onantew, koo kurow no abonten so nyinaa, .

Na nkakrankakra, mframa fii ase hyee mu ma, .

Na bere bi na Moozie nipadua no ye kurukuruwa kese bi, .

Nnyigyei ketewaa bi fii adi, na mfiase no na eye den se wobete.

Afei nnyigyei no yee den kese

Kosii se na ekoroo yiye na eye super shrill

Nnipa dodow no fii adi, na wotee nnyigyei a eye foforo no

Nnyigyei a na Moozie aye, nnyigyei a wonim no se

MOOOOOO! [Colin bere se oma asemfua yi ye anigye wo mfonini mu.]

Bere a Moozie moo no gyaee no, nkurfoo no nyinaa nantew koo ne nkyen bisaa nsem. Afei Talia

bae bekyerekyereee chaw no mu. Kurow no mufo hui se won kurow no ye basabasa na

sii gyinae se obeboa.

Awiei koraa no, na kurow no nyinaa ho tew, na kurow no mufo koo ose maa Moozie.

"Asen, asen Hooray ma Moozie!"

Na enti, Moozie ne Talia kyee won akwaaba.

Talia kae se: "Ko mo nkyen, Moozie."

Moozie kae se: "Wo ne wo nko, Talia. "Se wuhia mmoa da bi a, ntwentwen wo nan ase se wubebisa yen."

Na enti Moozie, Rainbow, ne Okuafo Ted firi Nevergreen City. ...

... ewom se Moozie tee nka se ehia se osesa din no.

Ɔkyerɛwfo no ho aɛm:

Colin Barca yɛ abofra a wadi mfe dumien a ne koma yɛ kɔbere, ebia dwetɛ. Ná ɔpɛ sɛ ɔyɛ nhoma bi de gye n'ani, ɛwom sɛ onni osuahu biara de.

Ɛfa Okuafo Ted ho:

Yiw, Okuafo Ted yɛ obi ankasa, na ɔno na ɔkɔ Moozie ahyɛnsode no! Ɔyam ye paa, na n'ani gyei paa sɛ ɔmaa Colin yɛ Moozie nhoma.

Nhoma no Akyi:

Sɛ Moozie, Rainbow, ne Farmer Ted nya krataa fi obi a wɔfrɛ no Talia ho a ɔresɛ mmoa a, wonim sɛ ɛɛ sɛ wɔboa no! So Moozie ne ne nnamfo betumi asiesie Nevergreen City? Anaase ɛyɛ basabasa dodo?

Moozie ne ɔkraman Kɛse a Ne Ho Yɛ Fɛ no

Big Moozie nantwi no yɛ ayamyefo senea obetumi.
Abɔde foforo biara nni ho a ɔɔɔ ayamye sen no.

Ná ɔɔɔ fie ɔɔɔ adidibea ho da bi a osu tɔɔ, na na ɔɔɔ
a ɔɔɔ no te dan mu no nyinaa rebɔ ɔɔɔ tirim.

Ná mprako no rehuruhuruw na wɔreyɛ atekye pie.
Ná apɔnkɔ no de ahantan rebɔ ose na wɔretu mmirika.

Ná mpapo no rebɔ ɔɔɔ ho ɔɔɔ ho de anigye.
Ena ananse akwakoraa no yɛɛ quack sɛ “Obiara Mmirikatu!”

“Dɛn na yɛɛ ɔɔɔ maaaa yɛbisa?” mpapo a ɔɔɔ adidibea ho no kae.
Duck quacked, “Yɛɛ mmoawa na menkyerɛ sɛ mɛbɔ alarm, .

Nanso saa mmoawa yi yɛ kɛse, ɛsɔ dodo sɛ wobetumi adi aduan a yɛɛ dɛ.”
Horse brayed, "Me squish no enti gyina wo ho akyi kɛkɛ."

Mprako oinked, “Oh yuck, ɛno yɛ ɔkraman kɛse a ne ho
yɛ tan a ɔɔɔ mmɛn abien, a nwi te nka ɔɔɔ nwansena tuntum kuruwa so!”

ɔpɔnkɔ maa ne nan so ɔɔɔ soro a yɛɛ ntini na yɛɛ mmerɛw,
Nantwi tɛɛɛ sɛ, "Moozie! bra ntɛm ɔɔɔ baabi a aɛm no sii no!"

Moozie tɛɛɛ sɛ, “gyae!” bere a ɔpɔnkɔ nansoaa ɔɔɔ fam no.
Mmoa no nyinaa kuraa ɔɔɔ home mu, na wɔbɔabɔaa ɔɔɔ ho ano twaa ɔɔɔ ho hyiae.


Moozie piapiaa ɛfɪ no na mmoawa kɛse bi wee fii adi.
Mmoa no nyinaa tɛtɛɛɛ na wɔtɛɛɛ!

“Oh Godness!, yɛpa wo kyɛw... Moozie ka kyɛɛ yɛn sɛ yennyae
Nanso mmoawa akɛse yɛ quirky na yɛ hu, ɛnte saa?”

Moozie de ne nne a yɛɛ brɛoo a yɛɛ ayamye fii
ase sɛ, “Wɔntumi mfa senea ɛda adi nkutoo mmu mmoawa, te sɛ nhoma ahorow atɛn.

ɛsɛ sɛ yɛhwɛhwɛ mu ɔɔ akyiri na yehu sɛ mmoawa mpo betumi ayɛ papa.
Papa a yɛbɛhwɛhwɛ no yɛ biribiara senea ɛsɛ sɛ yɛyɛ daa.

Nwansena betumi aboa obiara, hwɛ, ɔɔɔ ɔɔɔ
gyinabea ɔɔ Asase so te sɛ wo ara, te sɛ me ara pɛ."



Moozie ne Circus no

Shweta Bala na ɔkyerɛwee

Sahana Bala na ɔyɛɛ mfonini



"Awiei koraa no, aba ha! Nyan Azaan!" Ayana teeem bere a ctow ne nkataso guu fam no.

Na eye awcw bere mu ancpa a eye hyew na Ayana ani gyei efise na enne ye da titiriw paa. Ná Ayana ne Azaan ye mmanoma. Ayana dii ne nkate akyi bere nyinaa, bere a na Azaan ye obi a odwen nneema ho kese. Na wcn ani gye ho se wcbcbom aye biribiara... biribiara gye se wcsore ancpa.

Azaan de nkakrankakra yii ne ntama na ctrew ne ho. "Den na ewa ha? So metumi asan akda?"

"So wordi agoru!" Ayana de anigye teeem. "Enne ye yen awoda!"

Azaan fii ase serewee kese mpofirim.

"Ow! Matwen saa da yi akye! Momma ycnk fam nkcdidi ancpaduan na afei woagye w'ani pii!" Azaan teeem se.

Ayana ne Azaan fii ase boom nantew, na wosusuw anigyede a na wcbeko nyinaa ho.



Afe biara, wɔ wɔn awoda no, na wɔn awofo de wɔn kɔhwɛ asaw kuw a wɔpɛ paa: The Circus of Fun.

"Awodadi dwumadi yi beyɛ nea eye sen biara de besi nne!" Ayana tɛɛm bere a ɔwe ne pancakes no. "Metee sɛ wɔne asono reyɛ ɔyɛkyerɛ titiriw bi!"

Wɔn papa buae, na ɔsɛrewɛ sɛ, "Ade biako bio nso wɔ hɔ a ɛbeyɛ saa ma akwantu yi nyɛ nea eye sen biara mma mo baanu nyinaa. Wɔma yɛn kwan sɛ yɛnkɔ asɛnka agua no akyi nkɔhyia wɔn a wɔtete asaw no!"

Ɛkaa kakraa bi na Ayana bɔɔ ne prete fii pon no so bere a ɔtee eyi no. Wɔn na wɔn baanu nyinaa ho pere wɔn sɛ wɔbɛkɔ. Nnipa baanu no dii wɔn anɔpaduan ntem ara na wɔde wɔn ani kyɛrɛ kar no so.



Bere a woduu ho no, na wawa donhwerew biako ansa na wafi
cyekyerε no ase, enti wosii gyinae sε wabekyinkyin beae ho. Bere a
wrekkyinkyin no, Azaan huu ckraman bi a wabrε wε fam a ontumi nko baabiara.
Ntem ara na Ayana ne Azaan tuu mmirika koboaa aboa hiani no. Wofaa
ckraman no brεoo de no too sare mpa a eyε mmerεw so wε sunsuma mu.
Ayana nyaa nsuo toa ne akokoraa bi wε fam, na cde guu ckraman no
anim. Ankyε na ckraman no fii ase trεw ne ho na onom nsu no. Afei
enyaa ahodden kakra na efii ase tu. Nantwi bi a odwen won ho a
wofrε no Moozie huu saa nneyεe yi fii kwae a cde ne ho ahintaw mu
a εben ho no mu na onim sε Ayana ne Azaan ne nnipa a wrebegeye
mmoaa a woyε won ayayade wε asaw no mu nkwa. Moozie sii gyinae sε
cbetwen ma cyekyerε no aba awiei na afei cne won akasa.



Bere a ntama no buei no, Ayana ne Azaan ho dwiriw wɔn sɛ wohui asono no twitwiw bɔɔl no so, mmoa no huruw kɔ akuturuku mu, na agumadifo no yɛ nsa a wɔde gyina ho pii. Wɔ agoru a eyɛ nwonwa akyi no, Ayana ne Azaan ka kyerɛɛ wɔn awofo sɛ wɔbesan aba wɔ simma kakraa bi akyi na wɔkɔɔ asɛnka agua no akyi, faako a wohuu Moozie. Nɔ Azaan rebɛtɛtɛɛm, nanso Moozie siw no kwan na ɔde ne ho kyerɛɛ.

Moozie kaa no brɛoo sɛ, "Hello Ayana ne Azaan. Mesɛ mo, monnsuro. Me ne Moozie. Bere a asaw no yɛ anigye sɛ wobɛhwɛ no, ɛnye anigye mma mmoa a wɔreyɛ no. Ɛtɛ sɛ nea mo baanu nyinaa yɛ mmofra ayamyeɛfo ne nyansa kɛsɛ. Wo ne me bra na mɛkyɛrɛkyɛrɛ mu."

Azaan adwene tu frae wɔ nea enti a asaw no repira mmoa ne nea enti a ɛsɛ sɛ ɔne Moozie kɔ nanso bere a Ayana daadaa no akyi no, awiei koraa no ɔpenɛɛ so sɛ ɔbɛkɔ.



Bere a wɔnantew akyirikyiri wɔ asenka agua no akyi no, wɔde wɔn ho siee ntama bi akyi na huu mmoa no sɛ wɔrebɔ wɔn mpire na wɔapira wɔn sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛyɛ anifere no. Na asono no resu na na bonsu no reteɛteɛm. Ayana, Azaan, ne Moozie tenaa ho kyɛɛ na wɔhunuu sɛ wɔremma mmoa no aduane kɔsɪi sɛ wɔbɛyɛ wɔn nneyɛɛ. Wɔhyɛ no nsow sɛ mmoa no nso ani nnye sɛ wɔbɛyɛ nnaadaa no. Na ɛyɛ den yiye sɛ mɛhwɛ sɛnea wɔrebɔ asono no esiane sɛ wɔankari pɛ wɔ bɔɔl a ɛyɛ hwerɛma no so ne bonsu a wonhuruw mfa nkɔnsɔnkɔnsɔn nketewa no mu nti.

Ná Ayana repae nusu, nanso afei Moozie kae sɛ, “Wɔreyɛ saa mmoa yi te sɛ nea wɔnye ɔteasefo. Mo baanu nyinaa betumi aboa. Mmoa yi fa nneɛma pii mu de gye nnipa a wɔba wɔn anigyede no ani.”



Ayana ne Azaan sii gyinae se wɔbɛdi tumi.

Ayana teɛɛm se, "Twɛn! Mma mmoa no mpira!"

Ɔtetefo no kae a n'adwene atu afra se, "Dɛn na woreye wɔ ha? Wonye saa wɔkyere se ewɔ ha. Eɛ se wowɔ odiyifo no akyi asɛnka agua no mu!"

Azaan teɛɛm se, "Tie yen asem kɛkɛ! Ense se wopira mmoa no."

Ɔtetefo no buae se, "Mmoa yi rentie koraa!" Azaan buae se, "Eno ne se wo ne wɔn nni se mmoa. Worepira wɔn na wuntua wɔn mmɔdenbɔ mpo so ka.

Mmoa wɔ nkate te se yen. So wubetumi aye adwuma a wunni aduan anaa ahomegye wɔ beae bi, a enye w'abɔde mu atrae? Na, nea ɛka ho no, ye biribi a w'ani nnye ho ankasa?"




Ɔtetefo no guu ahome na osusuw ho. Awiei koraa no osii gyinae se wɔteɛ.

Ayana ne Azaan nyinaa boom kaa se, "Monkae se mobɛda ayamye adi akyerɛ mmoa!"

Ɔtetefo no serewee na ɔkae se, "Meda wo ase se woakae me. Kan no na meda ayamye adi kyere mmoa paa na afei hwe me! Merebɔ wɔn mpire na merebɔ wɔn. Akyinnye biara nni ho se meye wɔn yiye. Esiane se mo mmofra no kae me senea ese se obi a ɔtete mmoa ankasa ye nti, so mobɛpe se mowea mmoa no?"

Ayana ne Azaan penee so ntem ara na wotumi yee mmoa no nyinaa pet mmiako mmiako. Wɔn ani gyei paa se wohui se mmoa no rennya ayaresa bɔne bio.



Bere a wɔde kar resan aba no, wɔkaa nea esii nyinaa kyeree wɔn awofo.

Ayana de kaa ho sɛ, "Bere foforo no, sɛ yɛbɛkɔ safari a wɔma mmoa no ahofadi wɔ wɔn atrae nso ɛ?"

Wɔn maame de ahantan serew kyeree wɔn. Obuae sɛ, "Ampa. medwene ɛno yɛ ɔkwan a ɛyɛ nwonwa a wobetumi afa so. Sɛ yɛbɛka a, dɛn na ɛmaa wopaw safari sen asaw?"

"Oo, na efi osuahu a yɛwɔ wɔ asɛnka agua no akyi no mu ara kwa." Azaan buae, na na ɔredwen Moozie ho.

Ɛfa wɔn a wɔkɔ Moozie ne Circus no ho:

Shweta Bala dii mfeɛ 10 wɔ afe 2020 mu bere a ɔkyerɛw “Moozie ne Circus” na ɔye sukuuni a ɛto so 5 wɔ intanet sukuu bi mu - Laurel Springs Sukuu.

Sahana Bala, Shweta nuabea, yɛɛ asem no ho mfonini bere a na wadi mfe 15 na ɔye adesakuw a ɛto so 9 sukuuni wɔ Lynbrook ntoaso sukuu a ɛwɔ San Jose, California no.

Wɔn ayamye adwuma ma Moozie ne Children’s Kindness Network ne:

Nsem a Wɔka:

- Mia ne Moozie na wɔyɛɛ saa
- Moozie Nkrabea a Ɛfa Adɔe Ho
- Moozie Nsemfua a Ɛye Pa
- Moozie ne Circus no

Anwensem:

- Moozie Anwensem

Ahodwiriwde ahorow:

- Moozie Nsemfua a Wɔhwehwe
- Yi nsemfua no fi mu

Posters (wɔyɛɛ no ntem wɔ Covid ɔyaredɔm no mu):

- Moozie Se Hye Mask
- Moozie Hohoro Nsa

Moozie Hwehwe Nneye a Ewe Adze

Na nantwi bi wo ho a wofre no Moozie, .

Nea na ne yam ye na ne ho ye de;

Na obehwehwe ayamye adeye bi

Wo abonten a nnipa pii fa so mpo so!

Da bi bere a na wo kwan so no

Ohuu afieboa bi a wapira; Nanso

ohuu abarimaa ketewa bi nso, Nea

na wofre mmoa ho yaresafo.

Moozie hunuu saa adeye pa yi, Na

wsusuu se saa adeye yi ye ayamye,

Ohwe abarimaa ketewa no, Na

wkaee no wo n'adwene mu.

Moozie toaa n'akwantuo no so, Enam

ntetea a worebo won ho ban no

so; Kosii se onyaa ayamye adeye bi, Baabi a

na abeawa bi rehwe nnua no, Moozie huu saa

adeye yi, Na n'ani gyei na n'ani

gyee, Ohwe abeawa no nsow na wtoaa

so, Na n'adwene mu adwo no.

Moozie piapiaa sare a wɔabɔ no nhama no
mu, Ɔpɛɛ sɛ wɔde pulley ma no so,
Nanso ankyɛ na onyaa akuraa
bi, Faako a na abarimaa bi rebɔ n'adamfo bi ho ban afi osisifo bi ho.
Moozie hunuu saa
adeyɛ yi, Na n'ani gyei paa
nso, Ɔyɛɛ abarimaa no
kyerɛwtohwɔ, Na ɔkɔɔ baabi foforo.

Moozie hwehwɛɛ na ɔhwehwɛɛ,
Na ankyɛ na onyaa
adeyɛ bi, Faako a na abeawa bi reka nneɛma pa
akyerɛ ne ho, Nea enyaa nkɛntenso pa.
Moozie ani gyee paa wɔ nea ohui no ho,
Na n'ani gyei nso, Ɔhyɛɛ
abeawa no nsow, Na otu fii
baabi a abeawa no akenkan no.

Moozie ani gyei paa, Na
ɔkɔɔ so hwehwɛɛ adeyɛ bi a ɛyɛ foforo, Ɔda so ara
hwehwɛ de besi nne, So obetumi
anya adeyɛ bi afi wo hwɔ?

Efa wɔn a wɔyɛɛ nnwuma pii maa Children's Kindness Network ho:

Shweta Bala dii mfeɛ 10 wɔ afe 2020 mu bere a ɔkyerɛw saa nnwuma yi na ɔyɛ sukuuni a ɛto so 5 wɔ intanet sukuu bi mu - Laurel Springs Sukuu.

Sahana Bala, Shweta nuabea, yɛɛ nsem ne nkrataa a wɔde kyerɛw nsem no ho mfonini bere a na wadi mfe 15 na na ɔyɛ adesuakuw a ɛto so 9 sukuuni wɔ Lynbrook ntoaso sukuu mu wɔ San Jose, California.

Wɔn ayamye adwuma ma Moozie ne Children's Kindness Network ne:

Nsem a Wɔka:

- Mia ne Moozie na wɔyɛɛ saa
- Moozie Nkrabea a Efa Adɔe Ho
- Moozie Nsemfua a Eyɛ Pa
- Moozie ne Circus no

Anwensem:

- Moozie Hwehwe Nneyɛɛ a Eyɛ Adɔe

Ahodwiriwde ahorow:

- Moozie Nsemfua a Wɔhwehwe
- Yi nsemfua no fi mu

Posters (wɔyɛɛ no ntem wɔ Covid ɔyaredɔm no mu):

- Moozie Se Hyɛ Mask
- Moozie Hohoro Nsa

Moozie Ayame Akwantu

Jane Morton na ɔkyerewee

Okuafo Ted & Moozie na wɔboaa no

Jane Royse na ɔyɛɛ mfonini no

[kratafa 2] .

Big Moozie nantwi no ye ayamyefo senea obetumi.

Abɔde foforo biara nni hɔ a ɔwɔ ayame sen no.

[kratafa 3] .

Ogyina hɔ de ne dua rebɔ nwansena no breɔɔ, bere a ɔrehwe

ananse mma baasa a wɔredi agoru wɔ baabi a ɛben akwan no.

[kratafa 4] .

Ɔte se biribi reba na ɔɔ n'aso.

[kratafa 5] .

Afei den ne sanku a wɔɔ sanku yi a ɔte no?

[kratafa 6] .

Anantwi nansoaa a wɔɔ. Mmoakuw no rekɔ.

[kratafa 7] .

Ede n'ani kyere bon a ewɔ ase hɔ no mu.

[kratafa 8] .

Anantwi no te nsu hua na wɔma wɔn ahɔɔhare.

[kratafa 9] .

Ankyɛ na trot a ɛkɔ ntemntem no beye stampede.

[kratafa 10] .

Se Moozie ntumi mma nguankuw no nyinaa nsan a, wɔbetiatia

ananse mma no so ako fam pɛɛ.

[kratafa 12] .

Ɔɔ mmɔden se ɔbetow ananse mma asan afi kwan no so, nanso

wɔda so ara di agoru na wodi agoru.

[kratafa 13] .

Ɔɔ mmɔden se ɔbeben baabi a ɔbeɔ baasa no dabere.

Wɔrennya dabere. Wɔbepe se wotu mmirika a wɔde wɔn ho.

[kratafa 14] .

“Obi foforo biara nni hɔ, enti ne nyinaa gyina me so.

Ɛse se medan nguankuw no. Meye,” saa na ɔkae.

Mmofrakuw a wɔreben no rebɔ mfutuma.

“Metumi adan nguankuw no. Yiw, meye. Ɛse se meye.”

[kratafa 16] .

Ɔgye mframa bi na ɔda so ara gye mframa pii na enkye

Moozie kese no hohoro te se mframa a eye hyew a wɔde tu mmirika.

[kratafa 18] .

Na bere a ete se nea ebia Moozie bepae ara pe no, nnyigyei

ketewaa bi guan fi ne ho, na uuummmm nnyigyei mfiase no.

Ɔtwe mframa a ɔde asie wo ne mu tɔnn no so, se ɔde besoma

Mooooo a ebɛduru mpaapaemu no ho.

Ne Moooooooo boaboa ahɔɔden ano bere a erebo boom fi koko no so no.

Ɔbo ose denneennen araa ma nguankuw no gyina na wogyina ho. Mmmmmmmmmooooooooo na ewo ho

[kratafa 20] .

Nnyigyei a ano ye den te se aprannaa ma ehu hye anantwi ma.

Kuw no di akɔneaba, nantwinini ne nantwi biara.

[kratafa 22] .

Wɔdan wɔn ho ko nsu mu wo kwan foforo so, bere a ananse

mma nkumaa baasa ko so guare.

[kratafa 24] .

Ena ananse no ye quacks, "Meda mo ase se mogye m'adwumayefo nkwa.

Abɔde foforo biako mpo nni ayame nsen wo."

"Meye nantwi biako pe. Na ne nyinaa gyina me so.

Medan nguankuw no ampa, na woma wo akwaaba," na ɔkae.

Moozie Nkrabea

Nhoma a Wɔde Kɔla Aye a Adɔe Ho Nkrasɛm Ka Ho

Sara Beck na ɔkyerɛwee

Katie Olsen na ɔyɛɛ mfonini no

[Kratafa 2] .

Bere bi a atwam

wɔ ofie bi a ɛte sɛ wo de no ara mu no,

na abeawa ketewaa bi a ɔwɔ

akokoduru a n'ani ye bruu na ne ho ye kurukuruwa te.

[Kratafa 3] .

Enye bere nyinaa na na ɔwɔ akokoduru – .

anim bi kɛkɛ wɔ nnipadɔm no mu

a ɔne n'adamfo bi a ɔye

nkonyaayifo bi a wɔfrɛ no Moozie the Cow.

[Kratafa 4] .

Afei deɛ na Moozie ye plush, .

nantwi ketewa bi a wɔde nneema ahyɛ mu ara kwa

a ɛwɔ tuft a ɛte sɛ koma

a ɛye nwi a ɛwɔ n'anim.

[Kratafa 5] .

Nanso bere biara a na abeawa

no nni ahotoso anaase osuro no

ɔde asɛm a ɛye sereserew kyerɛɛ

Moozie anadwo bere a ɔdaa ho no.

[Kratafa 6] .

Afei anadwo bi na abeawa no

wɔ nneema pii wɔ n'adwenem

sɛ wantumi annyae kasa a ɔka denneennen

sɛnea ɔbɔɔ mmɔden no.

[Kratafa 7] .

Na Moozie tiee no ara kwa mfiase

no bere a na ɔresu no

sɛ na mmofra a wɔwɔ ne sukuu mu

no ye atirimɔdenfo na wonni ayamye.

[Kratafa 8] .

Ɔkae sɛ: “Wɔye abɔnefo, .

“na minim sɛ ɛye mfomso nanso

menfa afã biara da – .

Mekɔ kɛkɛ.”

Abeawa a wadi mfe 19 no kae sɛ: “Abarimaa biako wɔ ho.

"na ne din de Finn.
Dye soronko kakra – .
omfata."

[Kratafa 9] .
"Misusuw se ete se nea ne
ho ye fe na mepɛ se mefa nnamfo, .
nanso se mmofra a aka no di
me ho few te se ono nso e?"

[Kratafa 10]
Dkae se: "Oo Moozie, .
"se wunim senea
mepɛ a
Ná minim nea ese se meye ankasa."

[Kratafa 11] .
Afei mpofirim ara Wɔ
aniwa mu no Moozie fii
ase hyeren te se ogyaframa.

[Kratafa 12]
Edenam boom a eye
mmerew ne hann a eye hyew so no, .
Ná Moozie gyina ho ara wɔ
baabi a obiara betumi ahu!

Dware te se nea chye ntade no, .
ne tɛw te se mpa no
a ewɔ tuft a ete se koma
a nwi a ewɔ ne ti so.

[Kratafa 13]
Moozie moo-ed se: "M'adamfo."
"Woasɛ me se memmoa wo
senea ebeye a wobesua senea wobeda ayamye adi
de koma Finn ne wo ho."

[Kratafa 14]
"Na masua akwan kakraa bi
wɔ m'asetra mu se nantwi, .
nanso mɛka nokware akyere wo – .
munim senea wɔye no dedaw."

[Kratafa 15]
"Bere a wiase no nye ayamye no

na wunnim nea wobeyε, .
susuw seneawope no ho
wiase nyinaa se wɔnsa mo yare."

[Kratifa 16] .
"Eye mmara a enye
den se wobeso ahwe.
Tie wo koma keke - .
wubehu se eno na enim yiye."

Ná abeawa ketewa no
nusu ayow wɔ ne hwene so
bere a ɔmaa n'ani so hwεε Moozie
na ɔde serew kae se, .

[Kratifa 17]
"So eye mmerew ankasa
te se eno wɔ awiei koraa no?
Akyinnye biara nni ho se ebeye papa
se wobenya adamfo foforo."

[Kratifa 18]
"Wunim, masusuw ho
Ebia mebisa Finn se
se ɔpe se ɔne me tena awia
aduan mprenpren ne mprenpren a."

[Kratifa 19]
Na Moozie moo-mooed na
n'aniwa hyeren
Bere a ɔserewee na ɔkae no
"wonim, misusuw se ebia obetumi!"

[Kratifa 20]
Abeawa no de ne nsa ɔɔ
Moozie kɔn a eye mmerew no mu
na ɔkaa no aseresem se, "meda
wo ase se woye m'adamfo."

[Kratifa 21]
Moozie kae se: "O abofra," .
"eno ne m'adwuma, ne nyinaa akyi no - .
se wobeba ha bere a wuhia me no, .
se mofre a, se mommra."

[Kratifa 22]
"Ma wo koma nto dwom keke

na meba ha, .
enti goodbye seesei deε...”
Na Moozie yerae!

[Kratifa 23]

Wogyaw abeawa no a okura
nantwi ketewa bi a wasεε
a nhwi a εte εε koma wɔ n’anim.

[Kratifa 24]

Na ɔserewee bere a ɔmaa ne ho kwan no
drift kɔ mpa so, .
nkonyaayi ho dae ne
nnamfo foforo a wobenya.



Moozie Nkrabea a Efa Adɔe Ho

Yɛ Ayamyefo

Shweta Bala na ɔkyerɛwee

Sahana Bala na ɔyɛɛ mfonini



"Tag, wo ne no!" Max teɛɛm bere a otutuu mmirika faa sukuu no afuw no mu wɔ ahomegye bere mu no. Ná ɛye da a ɛye anigye na owia bɔ kɛse, na na nneɛma pii wɔ hɔ a wobetumi de adi agoru awia biako.

Na Max retu mmirika akɔbɔ tag bere a mpofirim ara, ohui sɛ a abeawa ketewa bi hintiw na ɔhwe fam. Nhoma ahorow a na okura no nyinaa apete fam. Nhoma ahorow no yɛɛ nsu esiane anɔpa bosu a ɛtɔe wɔ fam nti. Sɛ anka Max beboa no ma wasɔre te sɛ ayamyeɛfo no, ofii ase serewee no na odii ne ho fɛw wɔ sɛnea na ɔye ɔkwasea no ho. Abeawa no fii ase sui na ɔkɔkɔ hɔ. Dɔnhwerew biako akyi no, wɔfrɛɛ Max kɔkɔ sukuu panyin no adwumayɛbea.



Bere a Max duu ho no, Sukuu Panyin Huggins maa
ɔkyerɛkyerɛ tebea no mu. Ɔwieee no, ɔbisaa no se, "Aden nti na woseree
no mmom sen se wobɛboa no?"


Max buae se, "Na ɔye serew ankasa bere a ɔhwee abotan no so
no."

"Ense se woye saa Max. Se wowo ne tebea mu a, anka wo nso
wobete yaw kese. Eɛ se woda ayamye adi kyere afoforo. Ansa na
wobeko no, nhoma bi a mehye nyansa se kenkan ni. Ebia wobeko seesei."


Esiane se na Max bo afuw nti, ofii adwumayɛbea ho na ɔsan de n'ani kyeree adesua.



Akyiri yi saa anwummere no, bere a Max wiee ne sukuu adwuma no, na ɔrepere sɛ obesi gyinae sɛ ɔbɛkenkan nhoma a sukuu panyin no de mae no anaa. Misusuw sɛ mɛkenkan nhoma no, efisɛ minni biribi foforo biara a mɛwie. Max susuwii sɛ. Obuee nhoma no mu na ofii ase kenkan. Asem no fii ase sɛ:




Bere bi, wɔ Adɔe Ahenni no mu no, na ɔheneba bi te
hɔ, a wɔfrɛ no ɔheneba Liam, a na osusuw sɛ oye sen obiara.
Kan no na ɔnye ayamyeɔ kora na ɔkasa tia akuraa asefo. Da
biara, na ɔde ahemfie no hoahoa ne ho, ne sɛnea ɔwɔ nneɛma
a ɛye fɛ pii no. Afei, na ofi ase di nkurɔfo ho fɛw wɔ sɛnea gua
no ho agu fĩ no ho. Nnipa pii ani annye ne suban yi ho.



Bere a ɔtee ɔheneba no nneyee ho asem no, nantwinini ayamyefo bi a wɔtoo din Moozie sii gyinae se ɔbeboa no ma wafi mu.

Bere a Moozie duu ho no, ɔkae se, "Hello Prince of the Adom Ahemman! Wo nsem a woka no ahye w'akuraa asefo abufuw. Momma yenkyinkyin akuraa no ase se akuraa asefo." Bere a womaa ebinom gye dii akyi no, ɔheneba no penee so na wofii ase nantew twaa akuraa no ase a wɔaye won ho se akwantufo. Akuraa aseni a odi kan a wohyiaa no ne Isabella.




Moozie fii nkɔmmɔɔ ase, "Da fɛfɛ bɛn ara ni wɔ ahenni no mu. So wunnye ntom? Ahenni yi te dɛn? Yɛresusuw ho sɛ yɛbɛtra ha."

Isabella buae sɛ, "M'ani gye ho sɛ mɛnantew mmɔnten so da a owia bɔ kɛsɛ wɔ Adɔɛ Ahenni no mu. Saa ahenni yi yɛ beae a ɛyɛ nwonwa. Onipa biako pɛ a m'ani nnye ne ho wɔ ha ne ɔheneba no. Nnansa yi ara, mihiyiaa no na mede ahopere kyiaa no. Ɔfrɛɛ me ntade sɛ ɛyɛ mmerɛw na ɛho agu fɪ. ɛno kyere sɛ nsem a wɔkae no yɛɛ me yaw ankasa. ɛyɛ awerɛhow sɛ ontumi nhwɛ nkɔ akyiri nsen me ntade ne m'ani. Sɛ ɔheneba no, misusuwii sɛ obehu pii."



Bere a wogyee no toom wiei no, wɔnantew kɔɔ akuraa no aseni foforo, James, 1990 nkyen.
na ofii ase kɔɔ nkɔmmɔ a enye aniberesem faa asetra wɔ ahenni no mu ho.

James buaa Moozie sɛ, "M'ani gye akuraa no ho gye ɔheneba no.
Nea ɔka kyereɛ me no yɛɛ me yaw. Dapɛn a etwaam no, bere a me nan bubui no, ɔfrɛɛ me
kraman a ohuruw. Eɛ me yaw sɛ mahu sɛ yen ankasa ɔheneba no refrɛ nkurɔfo sɛ wɔnye
nneɛma a eho hia. Eɛ awerɛhow sɛ ontumi nte afoforo yaw nka. Sɛ ɔheneba no na misusuw
sɛ obehu yiye. Afei sɛ wobɛpa me kyɛw a, ɛsɛ sɛ mekɔ."




Enti, cheneba no ne Moozie toaa wɔn nantew no so na wohyiaa Abigail.

Abigail kae sɛ, "Obiara ho yɛ fɛ gye cheneba no nkutoo. Ɔte saa ankasa kyerɛ afoforo na enyɛ ayamyɛ da. Bere a mekae sɛ meyɛ adwuma ma no wɔ ahɛmfie aduannoa dan mu na mesom no da biara da no, ɔka kyerɛ me sɛ onhu da sɛ meyɛ adwuma wɔ ahɛmfie hɔ na ɔka kyerɛ me sɛ wɔahyɛ me sɛ menyɛ akɔa. Eyɛ awɛɛhow sɛ ogyina adwuma a wɔyɛ so bu nnipa animtiaa na ontumi nkyerɛ adwumaden ho aniso."




Eduu saa bere no, na cheneba no ate nea edwoso na akae se nsan nko ahemfie ho. Bere a cheneba no san bae no, akae se, "Pa kyew Moozie. Anka ense se meye akuraa no asefo nyinaa atirimodenfo saa. Se mewo won gyinabea a, anka me nso mete nka se ehaw me ankasa. Enye papa se yebefre nkurfo nneema bone. Eno nye obu. So wubetumi de akye me?"

Moozie de kyee no na akyerakyeree no se onye adbe mma afoforo bere nyinaa.



Ade kyee no, ɔheneba no paa mpɔtam hɔfo nyinaa kyɛw, .
na ɔka kyereɛ wɔn sɛ wasua n'asuaɛ a ɛne sɛ ɔbɛda ayamye ne ayamye adi
akyere nkurɔfo. Ná akuraa no asefo nim sɛ wasua ne asuaɛ no na wogyee ne
kyɛwpa no toom. Obiara a ɔwɔ Adɔɛ Ahenni no mu no traɛ ase anigye so.
Awiei no.

Ná Max wɔ nsusuwii a emu dɔ mu bere tiaa bi.




Wɔ sukuu mu no, Max huu abeawa ketewa no sɛ ɔno nkutoo te benkyi so.

Ɔkɔɔ ne nkyɛn kɔkaa sɛ, "Mepa wo kyɛw wɔ deɛ mayɛ no ho. Manyɛ saa nim sɛ mepira nkurɔfo kɛse. Mewɔ anidaso sɛ wubetumi de akyɛ me."

Abeawa ketewa no buae sɛ, "Ɛyɛ me anigye sɛ wote ase. Egye a onipa kɛse a ɔbɛpa kyɛw. Ɔkwan bi so no, me din de Amy."

"Ɛyɛ me anigye sɛ mahyia wo Amy. Me ne Max. So mope sɛ mobom di agoru bere bi?" Amy serewee. "Gye di. Ɛno bɛyɛ kɛse. Bye, Max!"

"Bye, Amy!"



Efi saa da no, Max kae asem no bere nyinaa na na ɔwɔ awerɛhyem sɛ ɔbɛda ayamye adi akyerɛ afoforo bere nyinaa. Ɔboaa afoforo bere a wohia, na wanni obi foforo ho fɛw bio. Obiara ani gyei sɛ ogyaee asisifo. Saa ɔsram no wɔ sukuu mu no, wɔpaw no sɛ ɔmfɛ "Ayamye Abasobɔde" no.

*****A AWIEI*****

Ɛfa wɔn a wɔyɛ Moozie Magic of Kindness no ho:

Shweta Bala dii mfeɛ 10 wɔ afe 2020 mu bere a ɔkyerɛw “Moozie’s Magic of Kindness” na ɔyɛ adesuakuw a ɛto so 5 wɔ intanɛt sukuu bi mu - Laurel Springs Sukuu.

Sahana Bala, Shweta nuabea, yɛɛ aɛm no ho mfonini bere a na wadi mfe 15 na ɔyɛ adesuakuw a ɛto so 9 sukuuni wɔ Lynbrook ntoaso sukuu a ɛwɔ San Jose, California no.

Wɔn ayamye adwuma ma Moozie ne Children’s Kindness Network ne:

Nsɛm a Wɔka:

- Mia ne Moozie na wɔyɛ saa
- Moozie Nkrabea a Ɛfa Adɔe Ho
- Moozie ne Circus no

Anwensem:

- Moozie Anwensem

Ahodwiriwde ahorow:

- Moozie Nsɛmfua a Wɔhwehwe
- Yi nsɛmfua no fi mu

Posters (wɔyɛ no ntɛm wɔ Covid ɔyaredɔm no mu):

Moozie Se Hyɛ Mask

Moozie Hohoro Nsa

Moozie® nnwontofo kuw Adventure

Ayamyē a Wobehu denam Nnwom Akwantu So

Tom Easton na ɔkyerewee (Okuafo Ted ne Moozie® na wɔboaa no)

Katie Olsen na ɔyɛɛ mfonini no

[kratafa 3] .

Afei momma yente senea Tiny Tinny Triangle de ne ho bɔɔ Moozie nnwontofo kuw KESE no ho asem!

[kratafa 4] .

Seesei obiara nim sɛ Moozie Nantwi no yɛ ayamyefo senea obetumi. Abɔde foforo biara nni hɔ a ɔwɔ ayamyɛ sen no.

Moozie gyina hɔ a ɔde ne dua rebɔ nwansena brɛoo, bere a nnwontofo kuw no sanku foforo koraa ba adidibea pon no mu no.

[kratafa 5] .

Na Moozie se, “Hi, yɔnko ketewa. Wo din de sɛn?”

TT ka kyere Moozie se: “Me din de Tiny Tinny Triangle, nanso obiara frɛ me TT.”

[kratafa 6] .

“Adɛn nti na woaba ha?” Moozie bisa sɛ.

TT se, “Meba ha sɛ merebeka nnwontofo kuw KESE no ho, nanso misuro.”

“Adɛn nti na wosuro?” Moozie bisa sɛ.

TT ka sɛ, “Efisɛ meyɛ ketewa; nketewa sen nnwinnade afoforo no nyinaa. Meyɛ foforo. Minnim nnwinnade afoforo no mu biara. Na minnim nnyigyɛi a meɔɔ bere a meɔɔ nnwom no!”

Moozie se, “Wiɛ, m’adamfo ketewa foforo, minim nnwinnade no nyinaa na mɛkyerɛ wo.

Yɛn ani begye sɛ yɛɛboaa wo ma woahu wo nnyigyɛi. Momma yɛnkɔ hama ɔfɔ no so!”

[kratafa 7] .

Bere a Moozie retwe adwene asi cello so no ɔka kyere TT sɛ Charley Cello yɛ nnwontofo kuw no mufo a wɔn mfe akɔ anim sen biara no mu biako.

TT ntwen sɛ ɔɔbete nea Moozie wɔ bio ka, ɔde mmirika kɔ cello no so kɛkɛ na ɔka sɛ, “Me ne Tinny Triangle. So wubetumi aboa me ma mahu me nnyigyɛi?”

[kratafa 8] .

“Gyae me nko. Mereyɛ adesua. Me ho hia dodo na onni adagyew sɛ meboaa wɔn a wɔte sɛ mo. Kɔhwɛ sanku nketewa no biako; wɔwɔ nhama ntiantiaa na wɔpɛ nneɛma nketenketɛ. Ebia wɔɔɔpɛ wo mpo,” saa na Charley Cello bɔɔ ose.

[kratafa 9] .

TT san kɔ Moozie nkyɛn na ɔka sɛ, “Ná ne ho nyɛ fɛ koraa.”

Moozie ka sɛ: “TT, ɛnyɛ nnwinnade a wɔde hama bɔ nyinaa na ɛte sɛ Charley Cello.”

[kratafa 10] .

Mpofirim ara Baxter Bass teɛm sɛ, “Hey man, mma enhaw wo – yɛ onwini! Yɛn nyinaa nyɛ saa dude no! Yɛn nyinaa di yiye! Wiɛ, anyɛ yiye koraa no, wɔ Bassland ha no, yɛn nyinaa di yiye!”

[kratafa 11] .

Na Viola Viola de ka ho se, "TT, mesre wo, mfa nea odi kan a wubehyia no mmu nnwinnade a wɔde hama bɔ nyinaa aten. Nanso, Charley kae ampa se ese se wo ne sankubɔfo no kasa. Wɔbɔ bɔɔl a ɛkorɔn na wɔye ntemntem na wɔye kuw pa na wɔwɔ adamfofa su."

[kratafa 12] .

Enti Moozie ne TT de wɔn ani kyere Loretta Violin, na Moozie ka se, "Hello, Loretta. Oyi ne m'adamfo foforo na eyi ne nea edi kan a ɔreyɛ sankɔhwɛ, nanso ontumi nhu ne nnyigyei."

"Wo nni nnyigyei bi? Nea enti a mekae bere a na minni nnyigyei. Nanso afei mihuu ahintasem a ɛwɔ me nnyigyei no mu," saa na Loretta Violin ka.

TT bisa se, "Ahintasem a ɛwɔ wo nnyigyei no mu?"

"Yiw, wɔ me fam no, na ahintasem no ne me tadia. Eha yi, wɔsɔ hwɛ; agyan ma nnwom huruw fi wo mu pɛɛ!"

[kratafa 13] .

Enti TT fa agyan no na ofi ase de fa ne nifa so, nanso nnyigyei biara nni hɔ. TT san de agyan no ma Loretta na ɔka se, "Meda wo ase, Ms. Violin. Minsusuw se agyan no ne ahintasem a ɛma me nnyigyei ye."

"TT, mma enhaw wo. Wubehu wo nnyigyei no. Na wunim den? Me ne wo ye nnamfo mprempren. Se wuhu wo nnyigyei no ara pɛ a, wubetumi asan aba na wo ne yen adi agoru bere biara. Moozie, aden nti na womfa TT nkɔ nnua mframa no so; Migye di se wɔn ani begye paa se wɔbeboa wo."

[kratafa 14] .

Bere a wɔdan wɔn ho se wɔrekɔ no, Moozie ka kyere TT se, "So wo ho atɔ wo mprempren?"

"Yiw, meye saa. Loretta ne ne nnamfonom yee me yiye na wɔdaa ayamye adi kyeree me, na bass kese no mpo ye de. M'ani gyee wɔn nyinaa ho," TT ka se.

[kratafa 15] .

Moozie de ne nsa kyere nkongua so clarinet a edi kan no so, na ɔye TT senkyerenne se ɔnkɔfa ne ho nkyere. Na TT se, "Fa kye me, Madam. Me din de Tiny Tiny Triangle a eye ketewaa bi. Me hwɛhwɛ me nnyigyei. So wubetumi aboa me?"

[kratafa 16] .

Reeda Clarinet ka se, "Woanya ntini bi! Woye ahinanan. Woye nnwontofo kuw no akyi dea.

Wunim nea enti a wɔde ahinanan sisi nnwontofo kuw no akyi? Efise wo ho nhia! Gyae me nko. Kɔ kɔhyɛ w'ananmu; wɔ akyi ntonto no mu!"

[kratafa 17] .

Esiane se TT te nka se wɔapow no nti, ɔsan kɔ Moozie nkyen, na Moozie ka se, "Bra, adamfo ketewa. Mɛpɛ se wuhyia nnua mframa abiesa: Billie Jo Piccolo, Olivia Oboe, ne Hobson Bassoon. Misusuw se ebia wɔbeboa wo ma woahu wo nnyigyei."

[kratafa 18] .

Wɔbom nantew kɔ hɔ, na Moozie se, "Oyi ne m'adamfo, TT. ɔye foforo wɔ nnwontofo kuw no mu na ese se ɔhwɛhwɛ ne nnyigyei."

Billie Jo Piccolo de ahochare bɔ gyegyeegye sɛ, "Hey, ɔbarima ketewa! Egyee me sikani 10 pɛ ansa na merehu me nnyigyei no. Wususuw sɛ wubetumi adi saa kyɛrɛwtoho no so nkonim?"

[kratafa 19] .

Olivia Oboe de odwo ka sɛ, "Mma ɛnhaw wo sɛ Billie Jo, TT. Enti worehwehwɛ wo nnyigyei no? Wiɛ, yɛn mu biara wɔ n'ankasa nnyigyei wɔ yɛn mu tɔnn. Demmire ne ahintasɛm ma yɛn mu dodow no ara wɔ ɔfɛ yi mu. ɛha, TT, sɔ me demmire hwɛ. Ebia eyi ne wo nnyigyei no ahintasɛm."

Na Hobson Bassoon de ka ho sɛ, "Yiw, ɛno yɛ adwuma ma me bere nyinaa! Demmire ma wiase nyinaa wosow na ɛba nkwa mu. Kɔ w'anɪm na sɔ hwɛ- eyɛ mmerɛw! Ma no toot!"

[kratafa 20] .

TT fa demmire no, de hyɛ n'anom na ɔbɔ. (Blowing sound) Nanso, nnyigyei biara nni ho. Enti TT de ma reed san kɔ Awuraa Oboe nkyɛn na ɔka sɛ, "Meda wo ase, Awuraa Oboe, wo yam yɛ paa. Demmire no nyɛ ahintasɛm. Demmire no yɛ adwuma fɛfɛfɛ ma wo, nanso ɛnye adwuma mma me kɛkɛ."

"Wobɛhunu wo nnyigyei, menim sɛ wobɛhunu. Adwene bi ni. Wɔde dade na eyɛ wo! Dɛn nti na wo ne Moozie nsɔ kɔbere ɔfɛ no nhwɛ? Wɔwɔ yɛn nkyɛn pɛɛ!"

[kratafa 21] .

Bere a TT nantew na ɔrehwɛ mmɛn, torobɛnto, ne trombone a ɛhyɛrɛn no, .

[kratafa 22] .

ɔbɔ sanku kɛsɛ bi wɔ akwanhyia mu. Nɔ TT ne nnwontofɔ kuw a wɔyɛ basabasa, Max Tuba, ahyia. Max Tuba bɔ n'ano sɛ, "Hwɛ baabi a worekɔ, wo pip squeak ketewa! Get outta ha ansa na mabɔ ya fi ha!"

[kratafa 23] .

Na Moozie sɛ, "Max Tuba, na ɛno nyɛ ayamye. Nɔ ɔmpɛ sɛ ɔyɛ bɔne biara; na eyɛ akwanhyia. Eyi ne ne da a edi kan, na ɔrehwehwɛ ne nnyigyei."

Bere a Max Tuba kɔbere were a ɛhyɛrɛn no dan kɔkɔ esiane aniwu nti no, ɔbɔ n'ano na ɔsi apini na ɔtew ne menewam na ɔka sɛ, "Ahhh, kyɛw wɔ saa asɛm no ho. Nɔ mennwen obiara ho gye me nkutoo. Hei! Ebia saa trombone a eyɛ hwerɛma na ɛtwetwe no betumi aboa wo ma woahu wo nnyigyei."

[kratafa 24] .

Wiɛ ɔkaɛ sɛ Moozie ka sɛ yɛ ayamye bere nyinaa no, TT ɔɔre gyina ho tɛɛ na ɔka kyɛrɛ Max Tuba sɛ, .

"Meda wo ase wɔ nyansahyɛ yi ho, Owura Tuba. Woyɛ kɛsɛ paa na wo ho yɛ hyew. Mɛkɔ akɔhwɛ trombone no na mabisa no sɛ obetumi aboa me ma mahu me nnyigyei anaa."

Gruff Max Tuba brɛɛ ne ho ase na ɔka sɛ, "M'anigye. Ma wo akwaaba, abofra, na ma wo akwaaba ba nnwontofɔ kuw no mu."

[kratafa 25] .

Moozie bisa TT sɛ, "So wohyɛɛ senea w'ayamye boae ma wɔsesaa Max nnwom no nsow?"

[kratafa 26] .

Saa bere no ara na Ramon Trombone ka sɛ, "Hey compadre, twetwe kɔ ha. Me ne Ramon. Kɔbere ɔfɛ no nyinaa nni nantwinam biara nka wo ho."

Afei Ava Horn ka se, "Worehwehwe wo nnyigyei? Ahintasem a ewo yen nnyigyei mu ne mframa pii ne ano aduru. Tie..."

[kratafa 27] .

"Mey Donald Trumpet, minim biribiara ho nsem pii! Ramon, ma TT w'ano! Ebia eye ne nnyigyei no ahintasem. Nea ese se woye ara ne se wobebɔ w'ano na woabɔ denneennen ankasa."

[kratafa 28] .

Enti TT fa ano aduru no na ɔɔ na ɔɔ na ɔɔ. Nanso nnyigyei biara nni ho. Esiane se TT abam abu nti, ɔde ano aduru no san ma Ramon Trombone na ɔka se, "Meda wo ase, Ramon, nanso ano aduru no nye adwuma mma me. Eye adwuma kese ma wo ne wo nnamfo a woye ɔbere a ehyeren no. Mo nyinaa nnyigyei ye de yiye! Ema me hoahoa me ho se mehyeren na mewɔ nnwontofo kuw yi mu."

[kratafa 29] .

Bere a wɔreko no Moozie ka kyere TT se, "Eye me ahomaso kese wo wo ho se woabɔ mmɔden kese wo ano aduru no ho, na woaye ayamye ama Ramon ne ɔbere nnwinnade no nyinaa. Wo ayamye ma afoforo te nka yiye."

TT ka se: "Ayamye a meye no ma me nso mete nka se me ho to me." Bere a TT te nka yiye wo ayamye a ɔdaa no adi kyere nnwinnade afoforo no ho no, ɔda so ara ho pere no se obehu ne nnyigyei no.

[kratafa 30] .

Ɔse, "Moozie, yeako nhama no so. Yeako nnua mframa mu. Yeako ɔbere fa ho."

[kratafa 31] .

"Ehe bio na yebetumi ahwehwe me nnyigyei?"

[kratafa 32] .

"Ah ha, beae biako wo ho a yenko ho. Den nti na mansusuw eyi ho kan? Eho na wɔde me nantwi don no sie. Momma yenko ɔfa a wɔde bo nnwom a ɔbo no so."

[kratafa 33] .

Afei wɔte se Jack Timpani reteem se, "TT Triangle, san ko ha ɔbarima. Yema wo akwaaba ba akyi fa a yen mu dodow no ara nya kwan ɔre gyina ho na yekyinkyin bere a yereye nnwom no. Mate wo ho asem. Asem ne se wo ne percussion instrument foforo a erehwehwe wo nnyigyei. Woaba baabi a efata; Wɔka percussion wo ha. Tie me nnamfonom. Mewɔ adwene bi, aden nti na wo roll on over nkɔhwe m'adamfo paa, Cadence. Hey, Cadence, na wowo ho! Mepɛ se wuhya ahinanan foforo a eye hyew no. Ɔye ɔkra yamyefo, na ɔde talente ahye no ma; boa no ma onhinhim nkɔye ade!"

[kratafa 34] .

Moozie ne TT ko ho kɔhyia Cadence Snare-Drum, a ofi Drum abusua a agye din no mu. Cadence ma won akwaaba denam ka a ɔka se, "Hello, TT, me ne Cadence. Mabɔ nnwom wo nnwontofo kuw akese, nnwontofo kuw nketewa, nnwontofo kuw a wɔretu mmirika, ne rock nnwontofo kuw mu. Tie senea me ne me nnamfo bo nnwom."

Esiane se Cadence ne ne nnamfonom nnyigyei nyinaa ho dwiriw TT nti, ɔka se, "WOW!"

Cadence snare drum ka se, "Yiw, TT, na wunim se saa nnyigyei no pii ye nea 'cool one noters' na eye te se wo ara?"

Afei Cadence de ne nsa kyere hwefo ketewaa bi a da ben ho so na aka se, "Hwe hwe TT; ebetumi aye wo nnyigyei no ahintasem."

[kratafa 35] .

Bere a TT refa hwefo no, aka se, "Mihuu no. Mihuu me nnyigyei!"

Moozie mooood anigye mu efiri se na n'adamfo no ahu de na rehwehwe ... ne nnyigyei no ahintasem.

Ná TT nsuro bio.

[kratafa 36] .

Nnwontofo kuw no afã horow no aye adagyew se wɔbesua wɔn ankasa afã horow nanso momma yenhwe nea eba bere a yeka obiara bom no!

[kratafa 37] .

Moozie pe se wokae, se wo yam ye a, wote nka yie, onipa a wo yam ye ma no no te nka yie ... na obiara a chunu w'adɔɔ adeye no nso te nka yie.

Woahu, ayamye a yeyeye no boa yen nyinaa ma yebom bo na yeye nnwom a eye de ... emfa ho senea yeye soronko!